

**Finansijski izvještaji za
godinu koja se završava
31. decembra 2022. i
Izvještaj nezavisnog
revizora**

Japra a.d. Novi Grad

SADRŽAJ

Izveštaj nezavisnog revizora.....	2
Bilans uspjeha za period 01.01. - 31.12.2022. godine.....	5
Bilans stanja na dan 31.12.2022. godine.....	6
Bilans tokova gotovine za period 01.01 - 31.12.2022. godine	7
Izveštaj o promjenama na kapitalu za period 01.01- 31.12.2022. godine	8
1. Osnovni podaci o društvu	9
2. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja	10
3. Pregled značajnih računovodstvenih politika	11
4. Značajne računovodstvene procjene.....	15
5. Prihodi od prodaje robe	17
6. Prihodi od prodaje proizvoda.....	17
7. Prihodi od pruženih usluga	18
8. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	18
9. Ostali poslovni prihodi	18
10. Nabavna vrijednost prodate robe.....	18
11. Troškovi materijala	18
12. Troškovi goriva i energije.....	19
13. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja.....	19
14. Troškovi proizvodnih usluga	19
15. Troškovi amortizacije i rezervisanja.....	20
16. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa).....	20
17. Troškovi poreza.....	20
18. Ostali prihodi i dobiti	21
19. Tekući porez na dobit	21
20. Zarada/ (gubitak) po akciji	21
21. Nematerijalna sredstva.....	22
22. Nekretnine, postrojenja i oprema.....	23
23. Investicione nekretnine.....	24
24. Zalihe i dati avansi.....	25
25. Kratkoročna potraživanja.....	25
26. Kratkoročni finansijski plasmani.....	26
27. Gotovina i gotovinski ekvivalenti.....	26
28. Kapital	26
29. Dugoročna rezervisanja.....	27
30. Obaveze iz poslovanja	27
31. Obaveze za plate i naknade plata	27
32. Vanbilansna evidencija.....	28
33. Transakcije sa povezanim pravnim licima	28
34. Upravljanje finansijskim rizicima	29
35. Poreski rizik	30
36. Sudski sporovi i potencijalne obaveze.....	31
37. Događaji nakon datuma izvještavanja	32
38. Odobrenje finansijskih izvještaja.....	32

Izveštaj nezavisnog revizora

Grant Thornton d.o.o. Banja Luka

Vase Pelagića 2/IV
78 000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

T +387 51 211 509; +387 51 211 294
F +387 51 211 501
E office@ba.gt.com
www.grantthornton.ba

Akcionarima društva „Japra“ a.d. Novi Grad

Mišljenje

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja Japra a.d. Novi Grad (u daljem tekstu “Društvo“), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2022. godine, bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu, bilans tokova gotovine za tada završenu godinu te napomena uz finansijske izvještaje, koje uključuju i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2022. godine i njegovu finansijsku uspješnost, te njegove novčane tokove za tada završenu godinu, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Osnova za mišljenje

Obavili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljno opisane u našem izvještaju u odjeljku Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Nezavisni smo u odnosu na Društvo u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA) i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Uvjereni smo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg mišljenja.

Isticanje pitanja

Kao što je objelodanjeno u napomeni 36 uz priložene finansijske izvještaje, Društvo se javlja kao jemac za kreditna zaduženja članica Fortis grupe. Na osnovu procjene Društva na dan 31. decembra 2022. godine, nisu vršena rezervisanja za potencijalne gubitke i obaveze po osnovu eventualnog vraćanja kredita i plaćanja drugih obaveza za povezana pravna lica, kojima je Društvo bilo jemac.

Naše mišljenje nije modificirano u vezi sa gore navedenim pitanjem.

Ključna pitanja

Ključna pitanja revizije su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Ova pitanja su obrađena u kontekstu revizije finansijskih izvještaja u cjelini, kao i u formiranju našeg mišljenja o njima i mi ne izražavamo posebno mišljenje o ovim pitanjima.

Ključna pitanja revizije: Prihod od prodaje robe i učinaka	Revizijski pristup
<p>Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga (napomena 5, 6 i 7) se najvećim dijelom sastoje od prihoda od prodaje vađenja ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, krečnjaka, gipsa, krede i škriljaca.</p> <p>Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga su odabrani kao ključno pitanje zato što postoji značajan rizik priznavanja prihoda od prodaje učinaka od strane Društva kao i rizik da su iskazani prihodi evidentirani u periodu u kome su nastali.</p> <p>Fokusirali smo se na priznavanje prihoda s obzirom da postoji rizik da je Rukovodstvo namjerno precjenjivalo prihode. Pored toga postoji i rizik da Društvo nije evidentiralo transakcije prihoda na pravilan način. Povezane računovodstvene politike, mišljenja i procjene su prikazani u napomeni 3 priloženih finansijskih izvještaja.</p>	<p>Prilikom revizije izvršili smo testiranje procedura koje se sprovode prilikom obračuna i izdavanja faktura te načina na koji se vrši priznavanje prihoda.</p> <p>Testirali smo dizajn i operativnu efikasnost kontrola nad sistemima za prihode kako bi se odredio obim potrebnih dodatnih testiranja.</p> <p>Testiranje je izvršeno na bazi statističkog uzorka.</p> <p>Na bazi uzorka provjerili smo primjenu računovodstvene politike koja se promjenjuje kod priznavanja prihoda.</p>

Odgovornost Uprave za finansijske izvještaje

Uprava Društva je odgovorna za sastavljanje i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja kao i za takve interne kontrole za koje Uprava Društva utvrdi da su neophodne i koje omogućavaju sastavljanje finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale uslijed pronevjere ili greške.

U sastavljanju finansijskih izvještaja, Uprava Društva je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju i objavljivanje, ako je primjenljivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja.

Lica ovlaštena za upravljanje odgovorna su za nadzor nad procesom finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji, kao cjelina, bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške i izdati revizorov izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viši nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prevare ili pogreške i smatraju se značajnim ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i

pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola;

- stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva;
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika, razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorilo Društvo;
- zaključujemo o primjerenosti korištenja računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja i, temeljno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem revizorskom izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modifikujemo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju;
- ocjenjujemo ukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji, osnovne transakcije i događaje na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo sa onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim obimom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i sve značajne nedostatke u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.

Takođe, dostavljamo rukovodstvu Društva izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavjestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koje se može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Od pitanja koja su saopštena rukovodstvu Društva, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja za tekući period i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u izvještaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve obavjesti.

Partner na revizorskom angažmanu čiji je rezultat ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Aleksandar Džombić, Ovlašteni revizor.

Grant Thornton d.o.o. Banja Luka
Banja Luka, 13. novembar 2023. godine



Isidora Džombić
Managing Partner – Direktor
Grant Thornton d.o.o. Banja Luka



Aleksandar Džombić
Ovlašteni revizor
Grant Thornton d.o.o. Banja Luka

Bilans uspjeha za period 01.01. - 31.12.2022. godine

Bilansne pozicije	Napomene	2022. u KM	2021. u KM
Poslovni prihodi			
Prihodi od prodaje robe	5	123.866	164.464
Prihodi od prodaje proizvoda	6	2.451.077	2.197.693
Prihodi od pruženih usluga	7	189.032	138.505
Povećanje vrijednosti zalih učinaka	8	462.877	94.609
Ostali poslovni prihodi	9	74.806	65.720
		3.301.658	2.660.991
Poslovni rashodi			
Nabavna vrijednost prodate robe	10	94.274	121.040
Troškovi materijala	11	266.578	228.381
Troškovi goriva i energije	12	1.129.398	777.771
Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja	13	644.498	579.007
Troškovi proizvodnih usluga	14	426.624	230.770
Troškovi amortizacije i rezervisanja	15	315.327	349.162
Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	16	393.034	84.232
Troškovi poreza	17	91.038	83.668
Troškovi doprinosa		742	577
		3.361.513	2.454.608
Poslovni dobitak/ (gubitak)		(59.885)	206.383
Finansijski prihodi		-	182
Finansijski rashodi		(7.804)	(20.022)
Dobitak/ (gubitak) redovne aktivnosti		(67.659)	186.543
Ostali prihodi i dobici	18	173.075	93.827
Ostali rashodi i gubici		(44.261)	(127.921)
Dobitak prije oporezivanja		61.155	152.449
Tekući porez na dobit	19	-	-
Neto dobitak perioda		61.155	152.449
Zarada po akciji	20	0,0074	0,0183

Napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Finansijski izvještaji su odobreni i potpisani od strane Direktora Društva, dana 03. marta 2023. godine

Potpisano u ime Društva:

Lice ovlašćeno za zastupanje

Lice sa licencom

Bilans stanja na dan 31.12.2022. godine

Bilansne pozicije	Napomene	31.12.2022. u KM	31.12.2021. u KM
Stalna imovina			
Nematerijalna sredstva	21	66.546	70.853
Nekretnine, postrojenja oprema	22	3.521.927	3.929.962
Investicione nekretnine	23	339.654	168.894
		3.928.127	4.169.709
Tekuća imovina			
Zalihe i dati avansi	24	1.254.715	805.814
Kratkoročna potraživanja	25	1.452.387	1.375.735
Kratkoročni finansijski plasmani	26	1.511.000	1.585.000
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	27	22.455	3.574
Porez na dodatu vrijednost		8.896	2.420
		4.249.453	3.772.543
POSLOVNA AKTIVA		8.177.580	7.942.252
Vanbilansna aktiva	32	417.665	436.902
UKUPNA AKTIVA		8.595.245	8.379.154
Kapital	28		
Osnovni kapital		8.298.749	8.298.749
Rezerve		360.601	360.601
Revalorizacione rezerve		50.376	50.376
Neraspoređeni dobitak ranijih godina		155.796	-
Neraspoređeni dobitak tekuće godine		61.155	155.796
Gubitak ranijih godina		(2.165.867)	(2.165.867)
		6.760.810	6.699.655
Dugoročna rezervisanja	29	154.500	147.071
Kratkoročne obaveze			
Kratkoročne finansijske obaveze		-	257.920
Obaveze iz poslovanja	30	1.108.409	705.899
Obaveze za plate i naknade plata	31	86.837	92.828
Druge obaveze		8.040	12.126
Porez na dodatu vrijednost		-	9.256
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine		20.837	17.497
Kratkoročna razgraničenja		38.147	-
		1.262.270	1.095.526
POSLOVNA PASIVA		8.177.580	7.942.252
Vanbilansa pasiva	32	417.665	436.902
UKUPNA PASIVA		8.595.245	8.379.154

Napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Bilans tokova gotovine za period 01.01 - 31.12.2022. godine

	2022. u KM	2021. u KM
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Prilivi od kupaca i primljeni avansi	3.397.110	3.230.985
Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	53.094	7.633
Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	58.449	45.171
Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	(2.346.966)	2.075.275
Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	(618.658)	562.180
Odlivi po osnovu plaćenih kamata	(7.804)	19.125
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	(302.548)	332.367
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	232.677	294.842
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	44.232	43.894
Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	100.000	60.000
Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	(74.108)	(96.075)
Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	(26.000)	-
Neto priliv/ (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja	44.124	7.819
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	(257.920)	(307.976)
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	(257.920)	(307.976)
UKUPNI PRILIVI GOTOVINE	3.652.885	3.387.683
UKUPNI ODLIVI GOTOVINE	(3.634.004)	(3.392.998)
NETO PRILIV/ ODLIV GOTOVINE	18.881	(5.315)
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3.574	8.889
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	22.455	3.574

Napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Izveštaj o promjenama na kapitalu za period 01.01-31.12.2022. godine

	Osnovni kapital	Rezerve	Revalorizacione rezerve	Akumulirani dobitak/ (gubitak)	Ukupno
Stanje na dan 01.01.2021.	8.298.749	360.601	53.722.	(2.165.866)	6.547.206
Dobitak/(gubitak) za godinu	-	-	-	152.449	152.449
Ostali ukupni rezultat za godinu	-	-	(3.346)	3.346	-
Stanje na dan 31.12.2021. godine	8.298.749	360.601	50.376	(2.010.071)	6.699.655
Dobitak/(gubitak) za godinu	-	-	-	61.155	61.155
Ostali ukupni rezultat za godinu	-	-	-	-	-
Stanje na dan 31.12.2022. godine	8.298.749	360.601	50.376	(1.948.916)	6.760.810

Napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

1. Osnovni podaci o društvu

Akcionarsko društvo „Japra“ Novi Grad (u daljnjem tekstu „Društvo“) osnovano je kao rudnik za eksploataciju nemetala „Japranemetali“, i kao takvo je upisano u Registar Osnovnog suda u Banjoj Luci pod registarskim brojem 1-191-00. Društvo je osnovano 1957. godine. Osnovna djelatnost Društva je: vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, krečnjaka, gipsa, krede i škriljaca.

Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci od 13.12.2001. godine, oznaka i broj upisnika U/I-2249/2001, registarski uložak broj 1-191-00 izvršena je promjena svojine dijela državnog kapitala i promjena oblika organizovanja te od tada Društvo posluje pod nazivom Akcionarsko Društvo za eksploataciju i preradu ruda „Japra“ a.d. Novi Grad.

Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci od 29.08.2005. godine, oznaka i broj upisnika U/I-2093/05, registarski uložak broj 1-191-00 izvršena je prodaja dijela državnog kapitala Društva.

Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci od 09.05.2006. godine, oznaka i broj upisnika U/I-3812/05, registarski uložak broj 1-191-00 izvršeno je smanjenje osnovnog kapitala Društva.

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci od 05.06.2006. godine, oznaka i broj upisnika U/I-3813/05, registarski uložak broj 1-191-00 izvršeno je smanjenje osnovnog kapitala Društva.

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci od 16.03.2011. godine broj 057-0-Reg-11-000201, upisana je promjena lica ovlaštenog za zastupanje.

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj 057-0-Reg-11-002103 od 09.09.2011. godine izvršeno je usklađivanje odredaba osnivačkog akta Društva sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08 i 58/09) i usklađivanje djelatnosti sa Uredbom o klasifikaciji djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 119/10).

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj 057-0-Reg-11-001983 od 10.10.2013. godine izvršena je promjena lica ovlaštenog za zastupanje.

Lica ovlaštena za zastupanje:

- Direktor: Dražen Rujević
- Direktor finansijsko – računovodstvenog sektora: Gordana Plavšić

Osnovna djelatnost Društva je: vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, krečnjaka, gipsa, krede i škriljaca.

JIB: 4400758440004

Matični broj: 01111736.

Adresa Društva: Blatna bb, Novi Grad.

Broj zaposlenih na dan 31. decembar 2022. godine je bio 42 radnika (na dan 31. decembar 2021. godine 43 radnika).

2. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja

Izjava o usaglašenosti

Priloženi finansijski izvještaji predstavljaju godišnje finansijske izvještaje Društva i sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Prezentacija finansijskih izvještaja

Pravna lica finansijske izvještaje sastavljaju i prezentuju za poslovnu godinu i to za period od 1. januara do 31. decembra tekuće godine sa uporednim podacima za prethodnu godinu. Finansijski izvještaji su iskazani u konvertibilnim markama (KM), osim ukoliko nije drugačije navedeno.

Uporedni podatak

Društvo je kao uporedne podatke prikazalo bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu i bilans tokova gotovine kao i bilans stanja na dan 31. decembra 2021. godine.

U skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i Pravilnikom o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva, koji se primjenjuju od 01. januara 2022. godine, došlo je do izmjene prezentacije uporednog podataka za 2021. godinu u finansijskim izvještajima Društva. Navedene izmjene nemaju uticaj na neto rezultat, ukupnu imovinu, obaveze i kapital Društva za 2021. godinu.

Računovodstveni metod

Finansijski izvještaji su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrijednosti, osim ukoliko MSFI ne zahtijevaju drugačiji osnov vrednovanja na način opisan u primjenjenim računovodstvenim politikama.

Načelo stalnosti poslovanja

Finansijski izvještaji Društva sastavljeni su na osnovu načela stalnosti poslovanja.

Izmjene i dopune postojećih standarda koji su na snazi u tekućem periodu

Sljedeći novi standardi, izmjene postojećih standarda i tumačenja koje je izdao Odbor za međunarodne računovodstvene standarde bili su na snazi za tekući izvještajni period:

- Reference na konceptualni okvir (izmjene i dopune MSFI 3);
- Koncesije za najam u vezi sa COVID-19 nakon 30. juna 2021. godine (izmjene i dopune MSFI 16);
- Nekretnine, postrojenja i oprema: Prihodi prije namjeravane upotrebe (izmjene i dopune MRS 16);
- Štetni ugovori – Troškovi ispunjenja ugovora (izmjene i dopune MRS 37);
- Godišnja poboljšanja (ciklus 2018. – 2020.): – Prva primjena zavisnog subjekta (izmjene i dopune MSFI – Naknade u testu „10 procenata“ za prestanak priznavanja obaveza (izmjene i dopune MSFI 9);
- Podsticaji najmova (izmjene i dopune MSFI 16);
- Oporezivanje u mjerenju fer vrijednosti (izmjene i dopune MRS 41).

Usvajanje spomenutih novih standarda, izmjena postojećih standarda i tumačenja, nije vodilo nikakvim materijalnim promjenama u finansijskim izvještajima Društva.

Novi standardi i izmjene i dopune postojećih standarda koji su objavljeni, a nisu još usvojeni

Na dan odobravanja ovih finansijskih izvještaja, sledeći standardi i izmjene postojećih standarda, kao i nova tumačenja su bili izdati, ali nisu postali efektivni:

- MSFI 17 "Ugovori o osiguranju";
- Izmjene i dopune MSFI 17 "Ugovori o osiguranju" (izmjene i dopune MSFI 17 i MSFI 4);
- Klasifikacija obaveza kao kratkoročnih ili kao dugoročnih (izmjene i dopune MRS 1);
- Objelodanjivanje računovodstvenih politika (izmjene i dopune MRS 1 i MSFI izjava o praksi 2);
- Odgođena porezna imovina i obaveze koje proizlaze iz pojedine transakcije (izmjene i dopune MRS 12).

Rukovodstvo Društva je izabralo da ne usvoji ove nove Standarde i izmjene postojećih Standarda prije nego oni stupe na snagu. Rukovodstvo predviđa da usvajanje ovih novih Standarda i izmjena postojećih Standarda neće imati materijalan uticaj na finansijske izvještaje Društva u periodu inicijalne primjene.

3. Pregled značajnih računovodstvenih politika

Prihodi i rashodi

Prihod se priznaje po fer vrijednosti primljenih naknada ili potraživanja kada je vjerovatno da će se ekonomske koristi ostvariti i kada se iste mogu pouzdano izmjeriti i sučeliti sa troškovima koji nastaju u vezi sa poslovnim promjenama.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe priznaju se kada se rizik i korist povezana sa pravom vlasništva prenosi na kupca, a to podrazumijeva datum isporuke kupcu.

Rashodi se obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda.

Preračunavanje strane valute

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u KM po zvaničnom kursu koji je važio na dan poslovne promjene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja preračunati su u KM po zvaničnom kursu utvrđenom za taj dan.

Nemonetarne stavke koje se vrednuju po principu istorijskog troška izraženog u stranoj valuti preračunate su po istorijskom kursu važećem na dan inicijalne transakcije.

Zvanični kursevi za EUR primijenjeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u KM su bili sljedeći:

Valuta	31.12.2022.	31.12.2021.
EUR	1,955830	1,955830

Troškovi pozajmljivanja

Troškovi pozajmljivanja odnose se na kamate i druge troškove koji nastaju u vezi sa pozajmljivanjem sredstava. Troškovi pozajmljivanja koji se mogu neposredno pripisati sticanju, izgradnji ili izradi sredstva koje se osposobljava za upotrebu, uključuju se u nabavnu vrijednost ili cijenu koštanja tog sredstva. Ostali troškovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod perioda u kome su nastali.

Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja priznaju se samo kada je vjerovatno da će od tog ulaganja priticati ekonomske koristi i kada je nabavna vrijednost ulaganja pouzdano mjerljiva, a obuhvataju ulaganja u razvoj, koncesije, patente, licence, ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu, kao i kupovinom stečeni goodwill.

Nematerijalna ulaganja procjenjuju se prema nabavnoj vrijednosti i vode u poslovnim knjigama po vrsti, a prema sistematizaciji iz kontnog plana. Nematerijalna ulaganja otpisuju se proporcionalnom metodom.

Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema se inicijalno priznaju po nabavnoj vrijednosti, odnosno po cijeni koštanja za sredstva izrađena u sopstvenoj režiji. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost uvećana za sve troškove koje se mogu direktno pripisati dovođenju ovih sredstava u stanje funkcionalne pripravnosti.

Nakon početnog priznavanja nekretnine, postrojenja i oprema se vode po nabavnoj vrijednosti, odnosno cijeni koštanja umanjenoj za akumulisanu amortizaciju i nastalo obezvrjeđenje.

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme se izračunava primjenom proporcionalne metode u toku procijenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstava, uz primjenu sljedećih stopa:

Naziv	stope %
Građevinski objekti	1-50 %
Oprema	2,5 –100%
Investicione nekretnine	2 – 2,5 %

Obračun amortizacije počinje od narednog mjeseca u odnosu na mjesec u kojem je sredstvo stavljeno u upotrebu. Amortizacione stope se preispituju svake godine radi obračuna amortizacije koja odražava stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali namjeravani vijek njihovog korišćenja.

Sredstvo se isknižava iz evidencije u momentu otuđenja ili ukoliko se ne očekuju buduće ekonomske koristi od upotrebe tog sredstva. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa sredstva (kao razlika između neto prodajne vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti) priznaju se u bilansu uspjeha odgovarajućeg perioda.

Umanjenje vrijednosti imovine

Na dan svakog bilansa stanja, Društvo preispituje knjigovodstvenu vrijednost svoje materijalne i nematerijalne imovine da bi utvrdilo da li postoje indikacije da je došlo do gubitka po osnovu umanjenja vrijednosti imovine. Ukoliko takve indikacije postoje, procjenjuje se nadoknadivi iznos sredstva da bi se mogao utvrditi eventualni gubitak. Ako nije moguće procijeniti nadoknadivi iznos pojedinog sredstva, Društvo procjenjuje nadoknadivi iznos jedinice koja generiše novac, a kojoj to sredstvo pripada.

Nadoknadiva vrijednost je neto prodajna cijena ili vrijednost u upotrebi, zavisno od toga koja je viša. Za potrebe procjene vrijednosti u upotrebi, procijenjeni budući novčani tokovi diskontuju se do sadašnje vrijednosti primjenom diskontne stope prije oporezivanja koja odražava sadašnju tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca za rizike specifične za to sredstvo.

Ako je procijenjen nadoknadi iznos sredstva (ili jedinice koja generiše novac) manji od knjigovodstvene vrijednosti, onda se knjigovodstvena vrijednost tog sredstva umanjuje do nadoknadivog iznosa. Gubici od umanjenja vrijednosti priznaju se odmah kao rashod, osim ako sredstvo prethodno nije bilo predmet revalorizacije. U tom slučaju dio gubitka, do iznosa revalorizacije, priznaje se u okviru promjena na kapitalu.

Zalihe

Zalihe materijala koji se nabavljaju, vrednuju se po nabavnoj vrijednosti ili neto prodajnoj vrijednosti, u zavisnosti od toga koja je od ove dvije vrijednosti niža, dok materijali koji su proizvedeni kao sopstveni učinci iskazuju se po cijeni izrade (koštanja), odnosno po neto prodajnoj cijeni, ako je niža.

Nabavna vrijednost obuhvata fakturnu vrijednost, uvozne dažbine, troškove transporta, rukovanja i ostale troškove dovođenja zaliha na postojeću lokaciju i u postojeće stanje. Trgovinski popusti, rabati i slično umanjuju nabavnu vrijednost. Kada se materijal proizvodi kao proizvod sopstvenih poslovnih aktivnosti i dalje koristi u narednoj fazi procesa proizvodnje, njegova cijena izražava se u visini troškova proizvodnje tih materijala (proizvoda), a najviše do neto proizvodne vrijednosti tih proizvoda.

Neto prodajna vrijednost je cijena po kojoj zalihe mogu biti prodane u normalnim uslovima poslovanja, nakon umanjenja cijena za troškove prodaje.

Zalihe nedovršene proizvodnje (proizvodnja u toku) izražavaju (mjere) se po cijeni koštanja, odnosno po neto prodajnoj vrijednosti ako je ova niža.

Zalihe gotovih proizvoda izražavaju (mjere) se po cijeni koštanja, odnosno po neto prodajnoj vrijednosti ako je ova niža, a obračun proizvodnje i troškova materijala po planskim cijenama.

Obračun izlaza zaliha (materijala, proizvoda i robe) vrši se po prosječnim cijenama.

Obzirom da se utrošak navedenih materijala vrši po planskim cijenama na kraju obračunskog perioda vrši se preračun odstupanja iznosa izraženih po planskim cijenama na stvarno utrošenu vrijednost troškova materijala i izrade.

Finansijski instrumenti

Klasifikacija finansijskih instrumenata

Finansijska sredstva uključuju dugoročne finansijske plasmane, potraživanja i kratkoročne finansijske plasmane, gotovinu i gotovinske ekvivalente. Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su sredstva stečena. Rukovodstvo Društva utvrđuje klasifikaciju finansijskih sredstava prilikom inicijalnog priznavanja.

Finansijske obaveze uključuju dugoročne finansijske obaveze, kratkoročne finansijske obaveze, obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze. Društvo klasifikuje finansijske obaveze u dvije kategorije: obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha i ostale finansijske obaveze.

Metod efektivne kamate

Metod efektivne kamate je metod izračunavanja amortizovane vrijednosti finansijskog sredstva ili finansijske obaveze i raspodjele prihoda i rashoda od kamate tokom određenog perioda. Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja tačno diskontuje buduće gotovinske isplate ili primanja tokom očekivanog roka trajanja finansijskog instrumenta ili, gdje je prikladno, tokom kraćeg perioda na neto knjigovodstvenu vrijednost finansijskog sredstva ili finansijske obaveze.

Prihodi se priznaju na bazi efektivne kamate za dužničke instrumente, izuzev za one koji su iskazani po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumijevaju se novac u blagajni, sredstva na tekućim i deviznim računima, kao i kratkoročni depoziti do tri mjeseca koje je moguće lako konvertovati u gotovinu i koji su predmet beznačajnog rizika od promjene vrijednosti.

Kredit (zajmovi) i potraživanja

Potraživanja od kupaca, krediti (zajmovi) i ostala potraživanja sa fiksnim ili odredivim plaćanjima koja se ne kotiraju na aktivnom tržištu klasifikuju se kao krediti (zajmovi) i potraživanja.

Kredit (zajmovi) i potraživanja vrednuju se po amortizovanoj vrijednosti, primjenom metode efektivne kamate, umanjenoj za umanjene vrijednosti po osnovu obezvrjeđenja. Prihod od kamate se priznaje primjenom metoda efektivne kamate, osim u slučaju kratkoročnih potraživanja, gdje priznavanje prihoda od kamate ne bi bilo materijalno značajno.

Umanjenja vrijednosti finansijskih sredstava

Na dan svakog bilansa stanja Društvo procjenjuje da li postoje objektivni dokazi da je došlo do umanjenja vrijednosti imovine finansijskog sredstva ili grupe finansijskih sredstava (osim sredstava iskazanih po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha). Obezvrjeđenje finansijskih sredstava se vrši kada postoje objektivni dokazi da su, kao rezultat jednog ili više događaja koji su se desili nakon početnog priznavanja finansijskog sredstva, procijenjeni budući novčani tokovi sredstava izmjenjeni.

Obezvrjeđenje (ispravka vrijednosti) potraživanja vrši se indirektno za iznos dospjelih potraživanja koja nisu naplaćena u određenom periodu od datuma dospjeća za plaćanje, a direktno ako je nemogućnost naplate izvjesna i dokumentovana. Promjene na računu ispravke vrijednosti potraživanja evidentiraju se u korist ili na teret bilansa uspjeha. Naplata otpisanih potraživanja knjiži se u bilansu uspjeha kao ostali prihod.

Ostale finansijske obaveze

Ostale finansijske obaveze, uključujući obaveze po kreditima, inicijalno se priznaju po fer vrijednosti primljenih sredstava, umanjenoj za troškove transakcije.

Nakon početnog priznavanja, ostale finansijske obaveze se vrednuju po amortizovanoj vrijednosti korišćenjem metoda efektivne kamate. Trošak po osnovu kamata se priznaje u bilansu uspjeha obračunskog perioda.

Porez na dobitak

Tekući porez

Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa propisima o oporezivanju Republike Srpske. Konačni iznos obaveze poreza na dobitak utvrđuje se primjenom poreske stope od 10% na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu Društva. Poreska osnovica prikazana u poreskom bilansu uključuje dobitak prikazan u zvaničnom bilansu uspjeha koji se koriguje za razlike koje su definisane propisima o oporezivanju Republike Srpske.

Republički propisi ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti za umanjeње poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od 5 godina.

Odloženi porez

Odloženi porez na dobitak se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja, za privremene razlike proizašle između knjigovodstvene vrijednosti sredstva i obaveza u finansijskim izvještajima i njihove odgovarajuće poreske osnovice korišćene u izračunavanju oporezivog dobitka. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike dok se odložena poreska sredstva priznaju u mjeri u kojoj je vjerovatno da će oporezivi dobiti biti raspoloživi za korišćenje odbitnih privremenih razlika.

Odloženi porez se obračunava po poreskim stopama za koje se očekuje da će se primjenjivati u periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje. Odloženi porez se knjiži na teret ili u korist bilansa uspjeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se knjiže direktno u korist ili na teret kapitala, i u tom slučaju se odloženi porez takođe raspoređuje u okviru kapitala.

Primanja zaposlenih

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj, Društvo je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Društvo je, takođe, obavezno d-a od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose.

4. Značajne računovodstvene procjene

Sastavljanje finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva Društva da vrši procjene i koristi pretpostavke koje mogu da imaju efekta na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na prethodnom iskustvu, tekućim i očekivanim uslovima poslovanja i ostalim raspoloživim informacijama na dan sastavljanja finansijskih izvještaja. Stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procijenjenih iznosa.

a) Korisni vijek nekretnina, postrojenja i opreme

Društvo procjenjuje preostali korisni vijek nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svake poslovne godine. Procjena korisnog vijeka nekretnina, postrojenja i opreme je zasnovana na istorijskom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i predviđenim tehnološkim napretkom i promjenama ekonomskih i industrijskih faktora.

Ukoliko se sadašnja procjena razlikuje od prethodnih procjena, promijene u poslovnim knjigama Društva se evidentiraju u skladu sa MRS 8 „Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i

greške“. Ove procjene mogu da imaju materijalno značajan efekat na knjigovodstvenu vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme kao i na iznos amortizacije tekućeg obračunskog perioda.

b) Umanjenje vrijednosti imovine

Na dan bilansa stanja, Društvo vrši pregled knjigovodstvene vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine i procjenjuje da li postoje indikacije za umanjeње vrijednosti nekog sredstva. Prilikom procjenjivanja umanjeња vrijednosti, sredstva koja gotovinske tokove ne generišu nezavisno dodjeljuju se odgovarajućoj jedinici koja generišu novac. Naknadne promjene u dodjeljivanju jedinici koja generišu novac ili u vremenu novčanih tokova mogu da utiču na knjigovodstvenu vrijednost odnosno imovine.

c) Ispravka vrijednosti potraživanja

Ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja se vrši na osnovu procijenjenih gubitaka uslijed nemogućnosti kupaca da ispune svoje obaveze. Procjena rukovodstva je zasnovana na starosnoj analizi potraživanja od kupaca, istorijskim otpisima, kreditnoj sposobnosti kupaca i promjenama u postojećim uslovima prodaje. Ovo uključuje i pretpostavke o budućem ponašanju kupaca i očekivanoj budućoj naplati. Promjene u uslovima poslovanja, djelatnosti ili okolnosti vezani za određene kupce mogu da imaju za posljedicu korekciju ispravke vrijednosti potraživanja objelodanjene u priloženim financijskim izvještajima.

d) Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovornu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će odliv resursa biti potreban da se izmire obaveze i kada se može pouzdano izmjeriti iznos procjene. Prilikom odmjeravanja i priznavanja rezervisanja i utvrđivanja nivoa izloženosti potencijalnim obavezama koje se odnose na postojeće sudske sporove rukovodstvo Društva donosi određene procjene. Ove procjene su neophodne za utvrđivanje vjerovatnoće nastanka negativnog ishoda i određivanja iznosa neophodnog za konačno sudsko poravnanje. Uslijed inherentne neizvjesnosti u postupku procjenjivanja, stvarni gubici mogu da se razlikuju od gubitaka inicijalno utvrđenih procjenom. Zbog toga se procjene koriguju kada rukovodstvo Društva dođe do novih informacija, uglavnom uz podršku internih stručnih službi ili spoljnih savjetnika. Izmjene procjena mogu da u značajnoj mjeri utiču na buduće poslovne rezultate.

5. Prihodi od prodaje robe

Prihodi od prodaje robe	2022. u KM	2021. u KM
Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	34.714	43.107
Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj	73.232	118.436
Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH	15.920	2.921
Ukupno prihodi od prodaje robe:	123.866	164.464

Prihodi od prodaje robe u 2022. godini u iznosu od 123.866 KM (u 2021. godini u iznosu od 164.464 KM) najvećim dijelom se odnose na prihode od prodaje robe u Republici Srpskoj u iznosu od 73.232 KM (u 2021. godini u iznosu od 118.436 KM).

6. Prihodi od prodaje proizvoda

Prihodi od prodaje proizvoda	2022. u KM	2021. u KM
Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	1.435.224	1.170.906
Prihodi od prodaje proizvoda u Republici Srpskoj	705.893	733.834
Prihodi od prodaje proizvoda u Federaciji Bosne i Hercegovine	278.656	272.408
Prihod od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	31.304	20.545
Ukupno prihodi od prodaje proizvoda:	2.451.077	2.197.693

Prihodi od prodaje proizvoda u 2022. godini u iznosu od 2.451.077 KM (u 2021. godini u iznosu od 2.197.693 KM) najvećim dijelom se odnose na prihode od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u iznosu od 1.435.224 KM (u 2021. godini u iznosu od 1.170.906 KM). Prihodi od prodaje proizvoda veći su u odnosu na prethodnu godinu za 253.384 KM, a zbog povećane prodaje agregata krečnjaka i dolomita.

Prihodi od prodaje proizvoda	2022. u KM	2021. u KM
Dolomitni agregati	568.575	489.715
Beton i betonske galanterije	360.494	358.192
Krečnjački agregati	721.111	543.194
Filer i griz	800.897	806.349
Petkovac	-	243
Ukupno prihodi od prodaje proizvoda:	2.451.077	2.197.693

7. Prihodi od pruženih usluga

Prihodi od pruženih usluga	2022. u KM	2021. u KM
Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	100.583	77.492
Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	88.449	56.319
Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	-	4.694
Ukupno prihodi od pruženih usluga:	189.032	138.505

8. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka

Povećanje vrijednosti zaliha učinaka u 2022. godini u iznosu od 462.877 KM (u 2021. godini u iznosu od 94.609 KM) se odnosi na povećanje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda.

9. Ostali poslovni prihodi

Ostali poslovni prihodi	2022. u KM	2021. u KM
Prihodi od premija	-	1.250
Prihodi od zakupa	58.450	38.854
Prihodi od donacija primljenih od državnih organa	7.812	-
Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja (refundacija bolovanja)	7.135	7.451
Ostali poslovni prihodi	1.409	18.165
Ukupno ostali poslovni prihodi:	74.806	65.720

10. Nabavna vrijednost prodane robe

Nabavna vrijednost prodane robe u 2022. godini u iznosu od 94.274 KM (u 2021. godini u iznosu od 121.040 KM) se u potpunosti odnosi na nabavnu vrijednost prodane robe na veliko.

11. Troškovi materijala

Troškovi materijala	2022. u KM	2021. u KM
Troškovi materijala za izradu učinaka	171.149	139.250
Troškovi režijskog materijala	95.429	89.131
Ukupno troškovi materijala:	266.578	228.381

12. Troškovi goriva i energije

Troškovi goriva i energije	2022. u KM	2021. u KM
Troškovi naftnih derivata	927.779	593.987
Troškovi ostalog goriva	-	299
Troškovi električne energije	192.514	183.252
Troškovi gasa	363	233
Troškovi ogreva	8.742	-
Ukupno troškovi goriva i energije:	1.129.398	777.771

13. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja

Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja	2022. u KM	2021. u KM
Troškovi bruto zarada i naknada zarada	609.333	552.668
Trošak jednokratne pomoći	600	200
Troškovi dnevnica na službenom putu	1.700	1.440
Topli obrok	32.865	24.699
Ukupno troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja:	644.498	579.007

14. Troškovi proizvodnih usluga

Troškovi proizvodnih usluga	2022. u KM	2021. u KM
Troškovi usluga na izradi učinaka	-	122
Troškovi transportnih usluga	39.218	26.515
Troškovi usluga održavanja	43.050	48.541
Troškovi zakupa	96.475	-
Troškovi reklame i propagande	42.735	-
Troškovi istraživanja	-	40.800
Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju	80.000	6.250
Troškovi ostalih usluga	125.146	108.542
Ukupno troškovi proizvodnih usluga:	426.624	230.770

15. Troškovi amortizacije i rezervisanja

Troškovi amortizacije i rezervisanja	2022. u KM	2021. u KM
Troškovi amortizacije	307.898	344.173
Troškovi rezervisanja za otpremnine	7.429	4.989
Ukupno troškovi amortizacije i rezervisanja:	315.327	349.162

Troškovi amortizacije u 2022. godini odnose se na troškove amortizacije nematerijalne imovine u iznosu od 4.307 KM (2021: 4.307 KM), građevinskih objekata u iznosu od 78.010 KM (2021: 83.326 KM), postrojenja i opreme u iznosu od 214.387 KM (2021: 251.015 KM) i investicionih nekretnina u iznosu od 11.194 KM (2021: 5.525 KM).

16. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)

Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	2022. u KM	2021. u KM
Troškovi neproizvodnih usluga	368.705	60.171
Troškovi reprezentacije	8.875	3.565
Troškovi premije osiguranje	7.429	9.132
Troškovi platnog prometa	4.812	5.146
Troškovi članarina	1.163	1.200
Ostali nematerijalni troškovi	2.050	5.018
Ukupno nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa):	393.034	84.232

Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) u 2022. godini u iznosu od 393.034 KM (u 2021. godini u iznosu od 84.232 KM) se najvećim dijelom odnose na troškove neproizvodnih usluga u iznosu 368.705 KM a koji se u najvećoj mjeri odnose na troškove stručnog obrazovanja zaposlenih.

17. Troškovi poreza

Troškovi poreza	2022. u KM	2021. u KM
Porez na imovinu	2.905	2.909
Naknada za korištenje vode	1.720	1.742
Naknada za korištenje šuma	2.432	1.929
Naknada za protivpožarnu zaštitu	990	798
Naknada za životnu sredinu	139	189
Naknada za korištenje mineralnih sirovina i koncesiona naknada	77.265	68.678
Komunalna i republička taksa za firmu	160	1.280

Troškovi poreza	2022. u KM	2021. u KM
Ostali porezi koji terete troškove	5.427	6.143
Ukupno troškovi poreza:	91.038	83.668

18. Ostali prihodi i dobiti

Ostali prihodi i dobiti	2022. u KM	2021. u KM
Neto dobiti po osnovu prodaje opreme	66.640	23.378
Dobici po osnovu prodaje materijala	21.756	11.524
Naplaćena otpisana potraživanja	81.454	52.669
Prihodi od smanjenja obaveza i ostali nepomenuti prihodi	866	6.256
Prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina	2.359	-
Ukupno ostali prihodi i dobiti:	173.075	93.827

19. Tekući porez na dobit

Tekući porez na dobit	2022. u KM	2021. u KM
Dobitak/ (gubitak) prije oporezivanja	61.155	152.449
Korekcija za poreske svrhe	(49.036)	(12.306)
Poreski dobitak/(gubitak) iskazan u poreskom bilansu	12.119	140.143
Prenesen poreski gubitak	(12.119)	(140.143)
Tekući porez na dobit (10%)	-	-
Ukupno porez na dobit:	-	-

20. Zarada/ (gubitak) po akciji

Zarada/ (gubitak) po akciji	2022. u KM	2021. u KM
Dobitak/ (gubitak) obračunatog perioda	61.155	152.449
Prosječan ponderisani broj akcija	8.298.749	8.298.749
Zarada/ (gubitak) po akciji	0,0074	0,0183

21. Nematerijalna sredstva

	Ulaganje u razvoj	Koncesije, patenti, licence i ostala prava	Ukupno
N A B A V N A V R I J E D N O S T			
Stanje na dan 31.12.2020/01.01.2021.godine	5.045	82.507	87.552
Nabavke u toku godine	-	-	-
Stanje na dan 31.12.2021. godine	5.045	82.507	87.552
Nabavke u toku godine	-	-	-
Stanje na dan 31.12.2022. godine	5.045	82.507	87.552
I S P R A V K A V R I J E D N O S T I			
Stanje na dan 31.12.2020/01.01.2021. godine	5.045	7.347	12.392
Amortizacija	-	4.307	4.307
Stanje na dan 31.12.2021. godine	5.045	11.654	16.699
Amortizacija	-	4.307	4.307
Stanje na dan 31.12.2022. godine	5.045	15.961	21.006
Sadašnja vrijednost na dan 31.12.2021. godine	-	70.853	70.853
Sadašnja vrijednost na dan 31.12.2022. godine	-	66.546	66.546

22. Nekretnine, postrojenja i oprema

Opis	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Avansi i NPO u pripremi	Ukupno
NABAVNA VRIJEDNOST					
Stanje na dan 31.12.2020/01.01.2021.godine	740.469	5.373.994	7.473.848	62.272	13.650.583
Nabavka	-	-	-	113.864	113.864
Aktivacija	-	-	89.860	(89.860)	-
Prodaja i rashodovanje	-	-	(229.927)	-	(229.927)
Stanje na dan 31.12.2021. godine	740.469	5.373.994	7.333.781	86.276	13.534.520
Nabavka	-	-	-	94.879	94.879
Aktivacija	-	-	82.233	(82.233)	-
Prenos na investicione nekretnine	-	(233.303)	-	(98.922)	(332.225)
Prodaja i rashodovanje	-	-	(99.363)	-	(99.363)
Stanje na dan 31.12.2022. godine	740.469	5.140.691	7.316.651	-	13.197.811
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI					
Stanje na dan 31.12.2020. godine	-	3.438.761	6.030.882	-	9.469.643
Amortizacija	-	83.326	251.015	-	334.341
Prodaja i rashodovanje	-	-	(199.426)	-	(199.426)
Stanje na dan 31.12.2021. godine	-	3.522.087	6.082.471	-	9.604.558
Amortizacija	-	78.010	214.387	-	292.397
Prenos na investicione nekretnine	-	(150.271)	-	-	(150.271)
Prodaja i rashodovanje	-	-	(70.800)	-	(70.800)
Stanje na dan 31.12.2022. godine	-	3.449.826	6.226.058	-	9.675.884
Sadašnja vrijednost na dan 31.12.2021. godine	740.469	1.851.907	1.251.310	86.276	3.929.962
Sadašnja vrijednost na dan 31.12.2022. godine	740.469	1.690.865	1.090.593	-	3.521.927

Nabavna vrijednost građevinskih objekata je smanjena za 233.303 KM, po osnovu preknjižavanja dijela građevinskog objekta na investicione nekretnine. Po istom osnovu, došlo je i do smanjenja ispravke vrijednosti za 150.271 KM.

Nabavna vrijednost postrojenja i opreme, u toku obračunskog perioda, povećana je za 82.232 KM po osnovu nabavke kombija za prevoz radnika (10.670 KM), viljuškara za potrebe proizvodnje (54.220 KM), polovnog motornog vozila MAN (15.000 KM) i video nadzora (2.342 KM). Istovremeno, nabavna vrijednost postrojenja i opreme je smanjena za iznos od 99.363 KM po osnovu prodaje miksera za beton (58.675 KM), putničkog automobila (19.200 KM), prodaje utovarivača u staro željezo (19.658 KM) te po osnovu rashodovanja opreme koja nije više u funkciji (1.830 KM).

Na nekretninama Društva upisane su hipoteke u korist dugoročnih kredita koje koriste povezana pravna lica, Prijedorputevi a.d. Prijedor, Ilidžaputevi d.o.o Istočno Sarajevo, Kozaraputevi d.o.o. Banja Luka, Bijeljina put d.o.o. Bijeljina (veza napomena 36).

23. Investicione nekretnine

	Investicione nekretnine	Ukupno
N A B A V N A V R I J E D N O S T		
Stanje na dan 01.01.2021. godine	247.574	247.574
Nabavke u toku godine	-	-
Stanje na dan 31.12.2021/01.01.2022.godine	247.574	247.574
Donos sa NPO	332.225	332.225
Stanje na dan 31.12.2022. godine	579.799	579.799
I S P R A V K A V R I J E D N O S T I		
Stanje na dan 31.12.2020/01.01.2021. godine	73.155	73.155
Amortizacija	5.525	5.525
Stanje na dan 31.12.2021. godine	78.680	78.680
Amortizacija	11.194	11.194
Donos sa NPO	150.271	150.271
Stanje na dan 31.12.2022. godine	78.680	240.145
Sadašnja vrijednost na dan 31.12.2021. godine	168.894	168.894
Sadašnja vrijednost na dan 31.12.2022. godine	339.654	339.654

24. Zalihe i dati avansi

Zalihe i dati avansi	31.12.2022. u KM	31.12.2021. u KM
Zalihe materijala	261.062	272.948
Zalihe gotovih proizvoda	989.396	526.519
Zalihe robe	2.342	4.029
Dati avansi na zalihe	1.915	2.318
Ukupno zalihe i dati avansi:	1.254.715	805.814

Zalihe i dati avansi na dan 31. decembra 2022. u iznosu 1.254.715 KM (na dan 31. decembra 2021. godine u iznosu 805.814 KM) najvećim dijelom se odnose na zalihe gotovih proizvoda.

25. Kratkoročna potraživanja

Kratkoročna potraživanja	31.12.2022. u KM	31.12.2021. u KM
Kupci - povezana pravna lica (veza Napomena 33)	847.751	1.072.064
Kupci u zemlji	613.797	447.998
Kupci iz inostranstva	3.529	3.550
Podzbir:	1.465.077	1.523.612
Druga kratkoročna potraživanja		
- Potraživanja od zaposlenih	2.064	1.801
- Potraživanja od Poreske uprave	763	765
- Potraživanja od povezanih pravnih lica za plaćene obaveze u njegovo ime	124.872	44.411
- Potraživanja od drugih pravnih lica za plaćene obaveze u njegovo ime	-	339
Podzbir:	127.699	47.314
<i>Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca u zemlji</i>	<i>(121.920)</i>	<i>(110.464)</i>
<i>Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca u inostranstvu</i>	<i>(29)</i>	<i>(197)</i>
<i>Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca-povezana pravna lica</i>	<i>-</i>	<i>(66.090)</i>
<i>Ispravka vrijednosti drugih kratkoročnih potraživanja</i>	<i>(18.440)</i>	<i>(18.440)</i>
Ukupno kratkoročna potraživanja:	1.452.387	1.375.735

26. Kratkoročni finansijski plasmani

Kratkoročni finansijski plasmani	31.12.2022. u KM	31.12.2021. u KM
Kratkoročni plasmani - povezana pravna lica (veza Napomena 33)	1.035.000	1.135.000
Ostali kratkoročni plasmani u zemlji (veza Napomena 33)	476.000	450.000
Ukupno kratkoročni finansijski plasmani:	1.511.000	1.585.000

Kratkoročni finansijski plasmani na dan 31. decembar 2022. godine u iznosu od 1.511.000 KM (na dan 31. decembar 2021. godine u iznosu od 1.585.000 KM) odnose se na date pozajmice povezanim pravnim licima kako slijedi: "Fortis grupi" d.o.o. Banja Luka u iznosu od 60.000 KM; preduzeću „Kozaraputevi“ d.o.o. Banja Luka u iznosu od 700.000 KM, preduzeću „Prijedorputevi“ a.d. Prijedor 275.000 KM, preduzeću Industroprojekt a.d. u iznosu od 26.000 KM i Čorokalo Draganu u iznosu od 450.000 KM.

27. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti	31.12.2022. u KM	31.12.2020. u KM
Poslovni račun - domaća valuta	22.370	2.774
Poslovni račun - strana valuta	-	123
Blagajna domaća valuta	85	677
Ukupno gotovina i gotovinski ekvivalenti:	22.455	3.574

28. Kapital

Kapital	31.12.2022. u KM	31.12.2021. u KM
Akcionarski kapital	8.298.749	8.298.749
Zakonske rezerve	360.601	360.601
Revalorizacione rezerve	50.376	50.376
Neraspoređeni dobitak ranijih godina	155.796	-
Neraspoređeni dobitak tekuće godine	61.155	155.796
Gubitak ranijih godina	(2.165.867)	(2.165.867)
Ukupan kapital:	6.760.810	6.699.655

Osnovni kapital iskazan na dan 31. decembra 2022. godine u iznosu od 8.298.749 KM sastoji se od 8.298.749 običnih (redovnih) akcija nominalne vrijednosti od 1 KM po akciji.

29. Dugoročna rezervisanja

Dugoročna rezervisanja	31.12.2022. u KM	31.12.2021. u KM
Rezervisanje za obnavljanje zemljišta	122.663	122.663
Rezervisanje za otpremnine kod odlaska u penziju	31.837	24.408
Ukupno dugoročna rezrvisanja:	154.500	147.071

30. Obaveze iz poslovanja

Obaveze iz poslovanja	31.12.2022. u KM	31.12.2021. u KM
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	47.811	43.716
Obaveze prema dobavljačima:		
- Povezana pravna lica (veza Napomena 33)	326.987	96.835
- Iz Republike Srpske	439.129	354.401
- iz Federacije BiH	221.593	161.035
- iz Brčko Distrikta	39.419	22.304
- u inostranstvu	2.342	4.342
	1.077.281	682.633
Ostale obaveze iz poslovanja		
- Obaveze prema povezanim pravnim licima po osnovu preuzimanja duga (veza Napomena 33)	30.935	23.073
- Obaveze prema dobavljačima u zemlji po osnovu preuzimanja duga	193	193
	31.128	23.266
Ukupno obaveze iz poslovanja:	1.108.409	705.899

31. Obaveze za plate i naknade plata

Obaveze za plate i naknade plata	31.12.2022. u KM	31.12.2021. u KM
Obaveze za neto zarade i naknade	36.355	30.578
Obaveze za poreze na zarade i naknade	1.193	740
Obaveze za doprinose na zarade i naknade	49.278	61.498
Obaveze za doprinose na ostala lična primanja	11	12
Ukupno obaveze za plate i naknade plata:	86.837	92.828

32. Vanbilansna evidencija

Vanbilasna evidencija na dan 31. decembar 2022. godine u iznosu od 417.665 KM (na dan 31. decembar 2021. godine u iznosu od 436.902 KM) obuhvata evidenciju nekretnina, postrojenja i opreme primljenih na uskladištenje u iznosu od 339 KM, poljoprivredno zemljište-rudno u iznosu od 341.017 KM, date garancije za obaveze drugih lica u iznosu od 26.309 KM i data druga jemstva u iznosu od 50.000 KM.

33. Transakcije sa povezanim pravnim licima

U okviru svojih redovnih poslovnih aktivnosti Društvo obavlja transakcije sa povezanim licima. U toku 2022. i 2021. godine prikazane su sljedeće transakcije sa povezanim pravnim licima i stanja na dan 31. decembar 2022. i 2021. godine :

Bilans stanja	Napomena	31.12.2022. u KM	31.12.2021. u KM
Potraživanja od kupaca	25		
Prijedorputevi a.d. Prijedor		100.777	614.208
Kozaraputevi a.d. Banja Luka		283.684	144.022
Bijeljina put d.o.o. Bijeljina		454.949	313.834
Ilidžaputevi d.o.o. Istočna Ilidža		8.341	-
		847.751	1.072.064
Ostala potraživanja	25		
Prijedorputevi a.d. Prijedor		-	15.972
Bijeljina put d.o.o. Bijeljina		46.714	28.439
Kozaraputevi a.d. Banja Luka		78.158	-
		124.872	44.411
Date pozajmice	26		
Kozaraputevi d.o.o. Banja Luka		700.000	700.000
Grupa Fortis d.o.o. Banja Luka		60.000	60.000
Prijedorputevi a.d. Prijedor		275.000	375.000
Čorokalo Dragan Prijedor		450.000	450.000
Industroprojekt a.d. Prijedor		26.000	-
		1.511.000	1.585.000
Obaveze prema dobavljačima	30		
Prijedorputevi a.d. Prijedor		317.894	46.665
Kozaraputevi a.d. Banja Luka		1.141	1.141
Fortis Petrol d.o.o. Bijeljina		-	48.444
Grupa Fortis d.o.o. Banja Luka		7.605	585

Bilans stanja	Napomena	31.12.2022. u KM	31.12.2021. u KM
Livnica a.d. Ljubija		347	-
		326.987	96.835
Ostale obaveze	30		
Ilidžaputevi d.o.o. Istočno Sarajevo		-	23.073
Prijedorputevi a.d. Prijedor		30.935	-
		30.935	23.073

Bilans uspjeha	Napomena	2022. u KM	2021. u KM
Prihodi			
Prijedorputevi a.d. Prijedor		1.105.186	912.172
Bijeljina put d.o.o. Bijeljina		202.538	211.746
Kozaraputevi d.o.o. Banja Luka		323.372	143.304
Ilidžaputevi d.o.o. Istočno Sarajevo		27.301	34.282
Livnica a.d. Ljubija		2.124	-
		1.660.521	1.301.504
Rashodi			
Prijedorputevi a.d. Prijedor		258.306	80.744
Bijeljina put d.o.o. Bijeljina		3.721	1.689
Ilidžaputevi d.o.o. Istočno Sarajevo		453	-
Kozaraputevi d.o.o. Banja Luka		-	7.048
Grupa Fortis d.o.o. Banja Luka		6.000	6.000
Fortis petrol d.o.o. Bijeljina		2.406	99.602
Livnica a.d. Ljubija		2.421	1.050
		273.307	196.133
Neto rezultat:		1.387.214	1.105.371

34. Upravljanje finansijskim rizicima

Ciljevi upravljanja finansijskim rizicima

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima, kao što su kreditni rizik i rizik likvidnosti. Upravljanje finansijskim rizicima je usmjereno na minimiziranje potencijalnih negativnih efekata na finansijske performanse Društva u uslovima nepredvidivosti kretanja na finansijskim tržištima. Društvo ne

koristi finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na poslovanje obzirom da takvi instrumenti nisu u široj upotrebi, niti postoji organizovano tržište ovih instrumenata u Republici Srpskoj.

Tržišni rizik

Tržišni rizik se odnosi na rizik da određene promjene tržišnih cijena, kao što su promjene cijena najznačajnijih sirovina, kurseva stranih valuta i promjena kamatnih stopa, mogu da utiču na visinu prihoda Društva ili vrijednost njegovih finansijskih instrumenata. Zadatak upravljanja tržišnim rizicima jeste da se upravlja i kontroliše izloženost tržišnim rizicima u okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju prinosa Društva.

Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da dugovanja prema Društvu izmire u potpunosti i na vrijeme, što bi moglo dovesti do finansijskog gubitka Društva. Kreditni rizik obuhvata dugoročne finansijske plasmane, kratkoročne finansijske plasmane i potraživanja.

Rizik likvidnosti

Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbjeđuje da u svakom trenutku ispunjava svoje obaveze. Rizikom likvidnosti se upravlja održavanjem odgovarajućih novčanih rezervi, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i održavanjem adekvatnog odnosa dospelja finansijskih sredstava i obaveza.

Upravljanje rizikom kapitala

Upravljanje rizikom kapitala služi rukovodstvu Društva da očuva mogućnost poslovanja po principu stalnosti poslovanja, istovremeno maksimizirajući prinose vlasnicima i drugim interesnim stranama putem optimizacije odnosa duga i kapitala.

Društvo analizira kapital kroz pokazatelj zaduženosti, koji se izračunava kao odnos neto zaduženosti i ukupnog kapitala. Neto zaduženost se obračunava tako što se ukupne finansijske obaveze, kratkoročne i dugoročne, umanje za gotovinu i gotovinske ekvivalente. Ukupan kapital predstavlja zbir svih kategorija kapitala prikazanih u bilansu stanja i neto zaduženosti.

Upravljanje rizikom kapitala	31.12.2022. u KM	31.12.2021. u KM
Ukupna zaduženost	-	257.920
Gotovina i gotovinski ekvivalent	(22.455)	(3.574)
Neto zaduženost	(22.455)	254.346
Kapital	6.760.810	6.699.655
Pokazatelj zaduženosti	n/p	0,038%

35. Poreski rizik

Republika Srpska i Bosna i Hercegovina trenutno imaju više zakona koji regulišu razne poreze uvedene od strane nadležnih organa. Porezi koji se plaćaju uključuju porez na dodatu vrijednost, porez na dobitak i poreze na plate (socijalne poreze) zajedno sa drugim porezima. Pored toga zakoni kojima se regulišu ovi porezi nisu bili primjenjivani duže vrijeme za razliku od razvijenijih tržišnih privreda dok su propisi

kojim se vrši implementacija ovih zakona često nejasni ili ne postoje. Shodno tome u pogledu pitanja vezanih za poreske zakone ograničen je broj slučajeva koji se mogu koristiti kao primjer.

Često postoje razlike u mišljenju među državnim ministarstvima i organizacijama vezano za pravnu interpretaciju zakonskih odredbi što može dovesti do neizvjesnosti i sukoba interesa. Poreske prijave, zajedno sa drugim oblastima zakonskog regulisanja (na primjer: pitanja carina i devizne kontrole), su predmet pregleda i kontrola od više ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućeno propisivanje jako strogih kazni i zateznih kamata.

Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat iznijetog transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. U skladu sa Zakonom o poreskom postupku Republike Srpske period zastarjelosti poreske obaveze je pet godina, pri čemu pravo na utvrđivanje i naplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ne zastarijeva. To znači da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od pet godina od trenutka kada je obaveza nastala. Ove činjenice utiču da poreski rizik u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini bude značajniji od onog u zemljama sa razvijenijim poreskim sistemom.

Pored navedenog Društvo ima značajne transakcije sa povezanim pravnim licima. Iako rukovodstvo Društva smatra da Društvo posjeduje dovoljnu i adekvatnu prateću dokumentaciju u vezi sa transfernim cijenama postoji neizvjesnost da se zahtjevi i tumačenja poreskih i drugih organa razlikuju od tumačenja rukovodstva. Rukovodstvo Društva smatra da eventualna različita tumačenja neće imati materijalno značajnih posljedica po finansijske izvještaje Društva.

U 2022. godini Društvo je imalo kontrole od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Predmet kontrole je bilo utvrđivanje činjenica vezanih za indirektno oporezivanje za period od 01. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine. Kontrolom nisu utvrđene nepravilnosti, te nije utvrđena dodatna obaveza po Društvo.

36. Sudski sporovi i potencijalne obaveze

Prema izjavi Uprave Društva na dan 31. decembra 2022. godine protiv Društva je pokrenut jedan sudski spor u kojem se Društvo javlja kao tužena strana, sa procjenjenom vrijednošću u iznosu od 15.000 KM.

Potencijalne obaveze

Na dan 31.12.2022. godine potencijalne obaveze Društva u iznosu od 9.213.826 KM se odnosi na kreditna zaduženja povezanih pravnih lica gdje je Društvo bilo jemac.

Banka	Korisnik kredita	Vrsta kredita	Iznos kredita u KM	Jemstvo Japra	Procjena vrijednosti nekretnine
Nova Banka	Bijeljina put	Ugovor o overdraft kreditu	1.000.000	Hipoteka na nekretninama ZK 9 k.o. Blatna	1.865.000
Sberbank	Iliđa putevi	Dugoročni kredit	1.600.000	Hipoteka na nekretninama ZK 24,69 i 73 k.o. Petkovac	1.236.710
Addiko Bank	Kozara putevi Prijedorputevi	Dugoročni kredit Revolving	3.042.158 2.871.668	Hipoteka na nekretninama ZK 1161	505.000 445.000

Banka	Korisnik kredita	Vrsta kredita	Iznos kredita u KM	Jemstvo Japra	Procjena vrijednosti nekretnosti
	Kozaraputevi	Ugovor za izdavanje garancija	1.000.000	k.o. Novi Grad i ZK 217 K.O. Blagaj Jemstvo - mjenice	
Komercijalna Banka	Kozaraputevi	Ugovor o dugoročnom kreditu	700.000	Hipoteka na nekretnine ZK 1349 k.o. Blagaj Rijeka	2.080.000
Fond za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske	Prijedorputevi	Ugovor o isplati pozajmice	2.600.000	Jemstvo i mjenice	-
Unicredit Bank	Bijeljina put Kozaraputevi Prijedorputevi	Revolving kredit Revolving kredit Revolving kredit	500.000 1.000.000 1.000.000	Sudužnik-mjenice Sudužnik-mjenice Sudužnik-mjenice	-

37. Događaji nakon datuma izvještavanja

Do dana objavljivanja ovih finansijskih izvještaja, prema izjavama Uprave Društva, nisu nastali događaji nakon datuma bilansa stanja koji bi zahtijevali korekciju ili dodatna objelodanjivanja u priloženim finansijskim izvještajima, kako se to zahtijeva odredbama Međunarodnog računovodstvenog standarda 10 "Događaji nakon izvještajnog razdoblja".

38. Odobrenje finansijskih izvještaja

Finansijski izvještaji su odobreni i potpisani od strane Direktora Društva, dana 03. marta 2023. godine

Odgovorno lice